

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 St 268046 25 St
Zenica, 27.07.2026.godine

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Dino Aličić, u stečajnom postupku odlučujući o prijedlogu predlagача Društvo sa ograničenom odgovornošću "EZOFTEX" d.o.o. Visoko, Čekrekčije bb, koga zastupa direktor Sabrija Ramović i advokat Kemal Ganić, iz Visokog, ul. Alije Izetbegovića 1, za otvaranje stečajnog postupka nad ovim pravnim licem, dana 27.07.2026.godine, donio je

RJEŠENJE

Pozivaju se povjerioci i zainteresovana lica da u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva predlože otvaranje stečajnog postupka i uplate predujam za obezbjeđenje troškova stečajnog postupka u iznosu od 5.000,00 KM, na depozitni račun ovog suda broj: 134-010-0000044837 otvoren kod ASA Banke d.d. Sarajevo, te da po izvršenoj uplati predujma sudu dostave uplatnicu, kao dokaz da je uplata izvršena.

Ukoliko povjerioci i zainteresovana lica u navedenom roku ne predlože otvaranje stečajnog postupka i ne uplate predujam, stečajni sudija će otvoriti stečajni postupak i odmah zaključiti postupak nad imovinom pravnog lica Društvo sa ograničenom odgovornošću "EZOFTEX" d.o.o. Visoko, Čekrekčije bb, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0519-20, JIB: 4219096450008, te po pravomoćnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka narediti brisanje ovog društva iz sudskog registra.

Ako povjerioci i zainteresovana lica predlože otvaranje stečajnog postupka i uplate predujam u navedenom roku stečajni sudija će otvoriti stečajni postupak i voditi ga u skladu sa odredbama Zakona o stečaju.

Obrazloženje

Na prijedlog stečajnog dužnika za otvaranje stečajnog postupka, rješenjem broj gornji od 17.12.2025.godine, pokrenut je prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom pravnog lica označenog u izreci ovog rješenja, a za privremenog stečajnog upravnika je imenovana je Selma Vranac iz Visokog.

U svom pisanom Izvještaju od 27.02.2026.godine, te usmenom obrazloženju istog datom na ročištu održanom dana 21.07.2026.godine, privremeni stečajni upravnik je navela:

Iz Izvještaja o računima stečajnog dužnika od dana 06.01.2026.godine u 11,05 sati, izdatog od strane Centralne Banke BiH, Jedinstvenog registra računa u Bosni i Hercegovini, je vidljivo da su isti blokirani, dužnik nije u mogućnosti finansirati svoje poslovanje iz vlastitih sredstava, da je platežno nesposoban, obzirom da svoje dospjele i potraživane obaveze plaćanja ne izvršava i nije u stanju izvršavati, a taj period platežne nesposobnosti svakako je duži od 30 dana.

Prema pribavljenim uvjerenjima od nadležnih organa, dužnik nije upisan kao vlasnik i posjednik nekretnina, nit vlasnik motornog vozila.

Prema finansijskom izvještaju predatom FIA-i za 2024. godinu, u Bilansu stanja društva „EZOFTEX“ d.o.o. Visoko na dan 31.12.2024. godine iskazana je dugoročna imovina od 37.312,00 KM, koja se odnosi na postrojenja, opremu i namještaj, te transportna sredstva knjigovodstvene vrijednosti 700,00 KM. Direktor društva je naveo da je ova imovina prodana, ali nije isknjižena iz poslovnih knjiga.

Kratkoročna imovina iskazana je u iznosu od 240.782,00 KM. U tom iznosu evidentirane su zalihe od 6.898,00 KM, iako tih zaliha stvarno nema, niti su isknjižene. Potraživanja od kupaca iznose 214.411,00 KM, od čega se 210.832,00 KM odnosi na kupce u zemlji, a 3.579,00 KM na kupca u inostranstvu. Prema izjavi direktora, najveći dio ovih potraživanja nije naplativ, jer su dužnici u stečaju ili likvidaciji, odnosno potraživanja su zastarjela.

Na dan 31.12.2024. godine iskazani su novac i novčani ekvivalenti od 2.585,00 KM, od čega 1.741,98 KM na bankovnim računima i 842,45 KM u blagajni. Sredstva na računima banke su iskoristile za naplatu svojih dospjelih potraživanja, a računi društva blokirani su od januara 2025. godine. Gotovina iz blagajne utrošena je za redovne troškove koji nisu evidentirani u poslovnim knjigama.

U poslovnim knjigama evidentirane su i akontacije poreza na dobit od 16.767,00 KM te potraživanja za PDV od 121,00 KM, ali ta stanja nisu knjigovodstveno usklađena.

Dugoročne obaveze iskazane su u iznosu od 46.168,00 KM, uglavnom po osnovu kredita, ali ni ovo stanje nije usklađeno sa stvarnim stanjem obaveza. Revolving kredit od 25.000,00 KM je vraćen, dok je po preostalom dugoročnom kreditu ostao dug od približno 17.000,00 KM, uvećan za kamatu.

Kratkoročne obaveze iskazane su u iznosu od 68.790,00 KM. One obuhvataju obaveze prema dobavljačima i po pozajmicama od ukupno 49.361,00 KM, ugovorne obaveze od 10.719,00 KM, kao i obaveze po osnovu plaća, naknada, poreza i doprinosa od ukupno 19.429,00 KM. Navedeni iznosi predstavljaju stvarna dugovanja društva.

Privremeni stečajni upravnik naglasila je da su svi navedeni podaci o imovini, potraživanjima i obavezama utvrđeni isključivo na osnovu godišnjeg obračuna za 2024. godinu i ovjerene izjave direktora društva od 19.02.2026. godine (Izjave direktora društva Ramović Sabrija od dana 19.02.2026.godine – ovjerena dana 25.02.2026.godine kod javnog beležnika Novi Pazar broj: UOP-I: 1183-2026).

Iz navedenog proizlazi da Bilans stanja ne prikazuje stvarno finansijsko stanje društva, jer je značajan dio iskazane imovine već prodat, potrošen ili ne postoji, dok su potraživanja uglavnom nenaplativa ili zastarjela, a više knjigovodstvenih stavki nije usklađeno sa stvarnim stanjem.

U društvu „EZOFTEX“ d.o.o. Visoko nije izvršen zakonom propisani godišnji popis imovine i obaveza, zbog čega stvarno stanje nije utvrđeno niti usklađeno sa knjigovodstvenim evidencijama i realnom vrijednošću imovine.

Društvo do podnošenja prvobitnog izvještaja privremenog stečajnog upravnika nije bilo predalo FIA-i godišnji obračun za 2025. godinu. Obračun je naknadno predat 03.04.2026. godine, a u Bilansu stanja na dan 31.12.2025. godine iskazane su nulte vrijednosti dugoročne i kratkoročne imovine, odgođene porezne imovine te dugoročnih i kratkoročnih obaveza.

Međutim, podaci pribavljeni od nadležnih organa i povjerilaca pokazuju da društvo stvarno ima više neizmirenih obaveza. Uprava za indirektno oporezivanje BiH navela je dug po osnovu PDV-a od 2.321,00 KM. Društvo takođeruguje Privrednoj banci d.d. Sarajevo 17.128,87 KM po osnovu dugoročnog i revolving kredita, 3.875,13 KM po osnovu direktnih poreza te 2.121,00 KM po osnovu novčane kazne i troškova postupka. Pored toga, postoje i dugovanja prema dobavljačima.

Prema raspoloživim podacima, stečajni dužnik nema imovine koja bi mogla činiti stečajnu masu niti biti predmet unovčavanja. Zbog nepostojanja imovine nije moguće osigurati ni sredstva za pokriće troškova stečajnog postupka.

Iz navedenog proizlazi da Bilans stanja za 2025. godinu, u kojem su sva imovina i obaveze iskazane u iznosu od nula KM, očigledno nije usklađen sa stvarnim stanjem društva, s obzirom na utvrđene dugove prema bankama, poreskim organima i dobavljačima.

U konačnici, ostaje kod svog stava da postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka, a eventualni povjerioci će cijeliti svoj pravni interes da li će predložiti otvaranje stečajnog postupka i platiti predujam nakon što ih sud pozove rješenjem, a kojeg je predložila da se odredi u iznosu od 5.000,00 KM, kao optimalan.

Privremeni stečajni upravnik procijenila je da se poslovanje stečajnog dužnika ne može nastaviti ni u kojem segmentu, a da stečajni dužnik nije podni prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u roku od 60 dana od dana nastupanja platežne nesposobnosti.

Ostali učesnici postupka nisu imali primjedbi niti prigovora na ovaj Izvještaj.

Kako stečajni dužnik ima obaveze, a nema imovine, pa ni za troškove stečajnog postupka, to je sud primjenom odredbe člana 102. st. 7., 8. i 9. Zakona o stečaju („Službene novine FBiH“, broj: 53/21 i 19/25), pozvao povjerioce i zainteresovana lica da predlože otvaranje stečajnog postupka i uplate predujam za obezbjeđenje troškova stečajnog postupka. Visina troškova srazmjerno je određena visini troškova koji se očekuju, a koji su neophodno potrebni za otvaranje i vođenje stečajnog postupka.

Obzirom na izloženo, a primjenom navedenih zakonskih propisa, sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja. Ovim rješenjem povjerioci i zainteresovana lica su upozoreni na posljedice propuštanja postupanja po pozivu ovog suda.

Stečajni sudija
Dino Aličić

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba.